

#50 DAYS TO BLESS THE NATION

MALATSI A LE 50 A GO TSHEGOFATSA MORAFE

16 Moranang – 4 Seetebosigo 2017
(Latshipi wa Tsogo go fitlhelela ka Latshipi wa
Pentekoste)

MMONO WA NAGA KA KAKARETSO
O o ntshitsweng ke
BARAPELELEDI BA AFERIKA BORWA
(Mokgatlo wa dikopanelo tsa thapelo le ditlhopha tsa
thapelo tsa Aferika Borwa)



www.ifsaprayer.co.za

Maikaelo magolo a mmono wa naga ka kakaretso a “50DaystoBlesstheNation” ke gore Bakeresete ba tseye maikarabelo a morafe wa rona; ka tumelo ya gore Modimo a ka fetola dipelo tsa baagi ba Aferika Borwa. **Tiro ya rona ya Ntlha**, ke go Mo kopa go fetola dipelo tsa rona ka go se lebelele morafe wa rona sentle mme ka tumelo le tsholofelo ya gore O rata go re dirisa go tliša phetogo. Re bona matla a kgaso moo mafoko a baetapele a diriswang botlhaswa go tšweledisa letlhoo, semorafe le ntwā, kwa bofelong e nne thogako go ba bangwe; gongwe motho a le mongwe, ka go phatlhalatsa molaetsa o le mongwe mo ‘social media’ o o senang maikarabelo, wa aparela Morafe wa rona. Mafoko a Bakeresete a tshwanetse go bontsha pharologano – go tshegofatsa go na le go rogaka, go fodisa go na le go gobatsa, go aga go na le tshenyo.

Maikaelelo magolo: TLATSA AFERIKA BORWA KA THAPELO MALATSI A LE 50 KA GO...

- Rapela **tshegofatsa** mo Aferika Borwa **malatsi otlhe**.
- **Thapelo ya tsamao, thapelo ya kgwetso, 'Prayer-cycling'** baagelwane, baagi, toropo, motse-selegae, toropo-e-kgolo, masimo, magaeng, marekelong, 'business district' le 'industrial area'.
- **Go rapelela** pholoso go bao ba latlhegileng mme ba sa itse Modimo.
- **Dithapelo** tsa Modumedi a le mongwe, thapelo ya diura tsotlhe, ditlhopa tsa thapelo le thapelo ya tirelo- Modimo.

O ka tsaya karolo jaang:

- Fitlhelela Buka ya Thapelo ya go Tshegofatsa Morafe mo go www.jwipn.com
- Amogela molaetsa wa Whatsapp ya ka metlha mo go +27 817161203 ka dikao tsa thapelo ya tsamao le mebono e e farologaneng.
- Tsamaya le tsala mo thapelong ya tsamao. Rapelela ditlhoko tsa batho tsa jaanong le mafelo a o a bonang. Buisa Lokwalo kwa godimo. Fetolela dikarolwana tsa Beibele go dithapelo. Kopa Moya o Boitshepo go go bula matlho go rapela ka pelo ya Rara. Neela Modimo thapelo fa o kgaratlha le bobbe. Kopa Modimo go kgalema dira tsa semowa gore batho ba bofologe.

GO BAAKANYETSA MORAFE WA RONA TSHEGOFATSO

Ditshogofatso le dithogako ke kgoro ya go bofolola maatla a semowa. Rraetsho wa legodimo ke modi o le mongwe wa ditshogofatso tse di ntshang dikungo tse di dintle. Dithogako ke ditlamorago tsa batho ba babe le matla a mabe. Ka bobedi ditshogofatso le dithogako di tla ka tsela ya puo, mafoko a a kwadilweng le megopolo. Ditshogofatso le dithogako gape di tla ka tsela ya kgetho ya bophelo. Fa Tshegofatso kgotsa thogako e builwe, e ka tswelela le masika go fitlhelela e kgalengwa ka thapelo kgotsa kgetho ya bophelo **Mafoko a rona a nale matla a magolo** go ama batho le maemo ka tshiamo le bobe: *“Leso le bophelo di mo thateng ya lelome”. Diane 18:21 (Setswana); “Mme loleme lone, ga go motho ope yo o ka kgonang go le kgwabofatsa; ke bosula jo bo huduegang, lo tletse botlhole jo bo bolang. Re baka Modimo Rara ka lone e bile re hutsa batho ka lone ba ba bopilweng ka fa setshwanong sa Modimo. Tshegofatso le khutso di tswa mo molong o le mongwe fela. Bagaetsho tse, ga di a tshwanela go nna jaalo”. Jakobe 3:8-10 (Setswana).*

Mo Kgolaganong e Kgologolo moperisiti yo mogolo o ne a na le maikarabelo a go tshegofatsa Baiseraele: *“Raya Arone le bomorwawe o re: “Tshegofatsang Baiseraele jaana ka go ba raya lore: “A Morena a go tshegofatse, a go boloke; a Morena a go phatsimisetse sefatlhego sa gagwe, a go itshwarele; a Morena a go tsholeletse sefatlhego sa gagwe, a go nee kagiso!” Aba beye leina la me jalo mo Baiseraeleng, mme nna ke tla ba tshegofatsa.” Numeri 6:23-27 (Setswana).* Mo Kgolaganong e ntšhwa, modumedi o mongwe le o mongwe ke moperesiti.: *“mme lona lo losika lo lo tlhaotsweng, lo boperesiti jwa bogosi le morafe o o boitshepo le baruiwa ba Modimo, gore lo tumise ditiro tse dikgolo tsa yo o lo biditseng go tswa mo lefifing, go tseno mo leseding la gagwe le le gakgamatsang”, 1Petoro2:9 (Setswana).* Jesu o re kaela go tshegofatsa batho botlhe: *“Mme nna ke lo ra ke re: Ratang baba ba lona, lo tshegofatse ba ba lo hutsang; ba ba lo tlhoileng lo ba direle molemo...” Matheo 5:44 (Setswana).*

TLHOKOMELA PELO YA GAGO LE MAFOKO A GAGO

“Disa pelo ya gago bogolo go tsotlhe tse di ka diswang, gonne bophelo bo tswa mo go yona. Bolotsana jwa molomo bo tlose mo go wena, tsietso ya loleme e katologanye nao” Diane 4:23-24 (Setswana).

Tshegofatso kgotsa thogako e tswa mo dipelong tsa rona. Fa dipelo tsa rona di se monate, go tenega, letlhoo kgotsa go ipusulosetsa ga gona gore re ka tshegofatsa: *“Mme tse di tswang ka molomo di tswa mo pelong; ke tsona tse di itshokololang motho; gonne mo pelong go tswa dikakanyo tse di bosula, e bong dipolao le tsa boikanyologo jwa banyalani le tsa boaka le tsa bogodu le ditshupo tsa maaka le dikgalo” Matheo 15:18-19 (Setswana).* Jesu a re fa re dumela mo go Ene, dinoka tsa metsi a a phelang di tla elela botebong jwa rona: *“Yo o dumelang mo go nna, dinoka tsa metsi a a phelang di tla ela di tswa mo mmeleng wa gagwe, jaaka Dikwalo di buile”. Johane 7:38 (Setswana).* Go bua Tshegofatso ga go tlotlomatse sebe mme go beya modiradibe le mafelo a sebe mo letsogong la Modimo. O siame e bile ke Moatlhodi yo o siaming yo o tla dirang toka le tshiamo mo bogatong jwa rona

Bakeresete ke baemedi ba bogosi jwa Jesu Keresete, mme ba tladitswe ka matla a go fenywa sebe, diteko le ditiro tsa nama. Fa Bakeresete ba rata Modimo, ba ratana, ba rata batho botlhe le dira tsa bona, ba obamela melao ya Modimo le bophelo jo bontšhwa jwa kgalalelo le tlhweko, ke tsela e Modimo a tla tshololelang ditshogofatso tsa One mo morafeng. Ditshogofatso tsa Kgolaganano e ntšhwa ga di sireletse phunyeletso ya matlotlo le tshireletso ya botho fela mme di dira gore motho a phele ka tsela e batho ba bangwe ba tla tshegofalang, ba fola, ba pholoswa ka go dumela mo go

Jesu Keresete mme ya baya poko le tlotlo ya Modimo jaaka Rraetsho wa legodimo. Seo se gatla Modimo mme se dira gore a tshegofatse morafe.

Nako e fitlhile gore Moya o Kgalalelang o phepafatse dipelo le melomo tsa Bakeresete ba ba nnang mo Aferika Borwa. **Re kopa gore o nne le rona fa re TSHEGOFATSA MORAFE mo malatsing a 50 a latelang**

BUKA YA THAPELO YA KA METLHA

1. SEIPONE SA KA METLHA

Dumelela Moya o Boitshepo go tlhatlhoba pelo ya gago le go kgalema maitsholo a sa siamang, megopolo, ditsela le mafoko a a ka kgoreletsang Tshegofatso ya Modima go elela ka wena.

THAPELO YA KA METLHA: Modimo Rara, ke kopa o intshwarele go thatafatsa pelo ya me gatllhanong le batho ba bangwe. Moo ke sa itapisang go utlwelela lentswe la gago le tshotlego ya batho, ke kopa o tlose lefifi mme o tlise lesedi le bophelo. Nthuse go rata gape mme ke lebelele batho ba bangwe ka kutlwelo- botlhoko le gaugelo. Nthuse go tlhokomela pelo ya me.

2. INEELE

Neela bophelo jwa gago mo letsogong la Modimo mme O mo dumelele go fetola pelo ya gago, go kaela mafoko a gago le maitsholo go nna tshegofatso mo Aferika Borwa.

THAPELO YA KA METLHA: Modimo Rara ke kopa o intshwarele ka lefoko lengwe le lengwe le le bogale le ke leboletseng ka go tenega, go fela pelo, letlhoo, go se itapise, go balosika, merafe e mengwe, baetapele le bafaladi. Tlosa thogako engwe le engwe mo lolemeng lwa me mme o ntirise jaaka sediriswa sa tshiamo go tshegofatsa Aferika Borwa. Nthuse go tlhokomela mafoko a me.

3. TSHEGOFATSA AFERIKA BORWA

Rapela thapelo e ka metlha, malatsi a le 50 godimo ga Aferika Borwa le batho ba ba phelang mo morafeng wa rona:

TSHEGOFATSO YA KA METLHA: Ka leina la Jesu Keresete ke tshegofatsa Aferika Borwa: MORENA a go tshegofatse mme a go beye; MORENA a go phatsimisetse sefatlhego, a go utlwele botlhoko; MORENA a ntlafatse tebego ya gagwe godimo ga gago mme a go naye kagiso. "Numeri 6:24-26, (Setswana)". "Go sego ba ba humanegileng mo moweng; gonne puso ya magodimo ke ya bone. Go sego ba ba hutsafetseng; gonne ba tla gomodiwa. Go sego ba ba pelonolo; go nne ba tla rua boswa jwa lefatshe. Go sego ba ba naleng tlala ya tshiamo, ba e nyorelwa; gonne ba tla gorisiwa. Go sego ba ba kutlwelo-botlhoko; gonne ba tla utlwele botlhoko. Go sego ba ba pelo di itshekileng; go nne ba tla bona Modimo. Go sego badira-kagiso; gonne ba tla bidiwa bana ba Modimo. Go sego ba ba bogisediwang tshiamo; gonne puso ya magodimo ke ya bone. Lo sego, fa batho ba lo kgoba, ba lo bogisa, ba bua bosula jotlhe ka lona ka maaka, ka ntlha ya me. Itumeleng lo ipele; gonne tuelo ya lona e kgolo kwa magodimong. Gonne ba bogisitse baporofeti jalo, ba ba neng ba le teng pele ga lona". Matheo 5:2-12 (Setswana). "a go bakwe Modimo, Rra Jesu Keresete, Morena wa rona, o o re tshegofaditseng ka masego otlhe a mowa wa legodimo ka Keresete ... gore re nne boitshepo, re se nyatsege fa pele ga ona, ka o sa le o re tlhomamisa pele ka lerato" Baefeso 1:3-4, (Setswana).

KAROLO YA GO LEBELELA BEKE LE BEKE

BEKE YA 1: 16-22 MORANANG: PHUTHEGO le DITUMELO TSE DINGWE

TSHEGOFATSO YA LETSATSI, BEKE YA 1. Mo leineng la Jesu Keresete re tshegofatsa Phuthego mo Aferika Borwa: A re tlale ka Moya, o letlwa ke nnete go tswa Lefokong la Modimo; a re ikokobetseng, re rapele re batle sefatlhego sa Modimo mme re sokologe mo ditseleng tsa rona tsa sebe; A re tlaleng ka botlhale le tlhaloganyo ya semowa, re tsamaye jaaka Morena Jesu Keresete, ka maungo a Moya o Kgalalelang mme re kgole mo kitsong ya Modimo; A re nne letswai le lesedi mo baaging ba rona mme re obamele thomo ya go ya le lefatshe lotlhe le go arogana molaetsa wa puso ya Jesu Keresete le merafe yotlhe. Re tshegofatsa dira tsa rona, re tshegofatsa ba ba re rogakang, re tshegofatsa ba ba re tlhoileng, re tshegofatsa bao ka maikemisetso ba ba re kgobang. Re tshegofatsa balatedi ba ditumelo tse dingwe: a matlho a bona a bulege, mme ba fetoge go tswa lefifing go ya leseding, go tswa matleng a Satane go ya Modimong, go amogela tshwarelo ya dibe le go fitlhelele tulo go bao ba fitlheletseng ka tumelo go Jesu Keresete. A ba itse ka lerato la Modimo jaaka Rara, bopelotlhomogi le nnete ka Jesu Keresete le matla a pholo le tokologo ya Moya o Boitshepo. Tshegofatsa Aferika Borwa, Morena Modimo!

THAPELO YA GO TSAMAYA/ GO KGWETSA: Diphuthego le makala a a farologaneng, ditirelo tsa Bakeresete, seminara ya thuto ya sedumedi, mafelo a bomisinare, 'mosque' ditempele, disenagoge, dikobamelo tse di ikemetseng le ditirelo tsa lefifi, jalo le jalo

RAPELELA: Badisa, badiredi, baruti, baperesiti, baporofeti, baapostolo, baefangedi, bamisinare, baetapele ba semowa, bagolo, badikone, dikarolo tsotlhe tsa Mmele wa ga Keresete, jalo le jalo.

RAPELELA pholoso ya Bajuta, Bamosleme, Bahindu, Babuta, 'New-Agers', 'Freemasons', Dingaka tsa setso, baetapele ba ditirelo tsa lefifi le diddiriswa tsa lefifi, Bakeresete ka leina, jalo le jalo.

BEKE YA 2: 23-29 MORANANG: PUSO LE MOLAO-TSHIRELETSO LE TOKA

TSHEGOFATSO YA LETSATSI, BEKE YA 2. Mo leineng la Jesu Keresete re tshegofatsa Puso ya Aferika Borwa, gore re nne ka kagiso le maphelo a tidimalo a bomodimo le kgalalelo, gone se, se siame e bile se itumedisa Modimo, Mopholosi wa rona, yo o ratang gore batho botlhe ba pholosiwe mme ba itse ka nnete; re tshegofatsa babusi ba rona mme re neela dipelo tsa bona mo seatleng sa Modimo, go ya jaaka mosele wa metsi kwa a ratang teng, gore puso e, e buse ka toka, nnete le tekano mo baaging, batswa-ntle, bahumanegi le badikobo-dikhutswane, gore tshiamo e tlhamiwe; ntwaga ya rona ga se ya nama le madi mme ka jalo re tshegofatsa baetapele ba rona ka tokologo le tshireletso kgatlhanong le matla a lefifi le ditiro tsa lefifi, mme ba se tseye karolo mo tirelong medimo le ditiro tsa lefifi. Re ba tshegofatsa ka bakanselara ba ba botlhale mme go tloswe banna le basadi ba ba bosula gaufi le moperesidente, baminesetara le badiredi puso ba bosula. Re tshegofatsa baatlhodi, boramolao, babueledi, babueledi ba bagolo, batsei-tshwetso le tirelo ya tshireletso; ka tshireletso, boleng, matla le botlhale jwa Modimo go tlhokomela morafe kgatlhanong le menagano e mebe, bonweenwe, polao, ntwaga, go bolaiwa ga batho ba bantsi ba setso se le sengwe, go usa puso ka kgapeletso le makgakga. Tshegofatsa puso ya rona Morena!

THAPELO YA GO TSAMAYA/ KGWETSA: Ditirelo tsa puso, masepala, diagente tsa tirelo loago, badiredi ba melelwane, dikgoro-tshekelo, dikantoro tsa bomagiseterata, dikantoro ya sepodisa, mafelo a sesole, 'special forces', maphodisa a mebila, 'security', 'emergency services', dikgolegelo, jalo le jalo.

RAPELELA: Moperesidente, 'MEC', 'LP', baetapele ba dipolotiki, badiredi-puso, borraropopo, bakanselara, badiredi ba masepala, bomagiseterata, boramolao, babueledi babagolo, baatlhodi,

batsei-tshwetso, sephodisa sa banna le basadi, masole, batswa-ntle, bafaladi, batlhokamedi ba ditoronko le 'customs officials', jalo le jalo.

RAPELELA pholoso ya batlhasedi: batswa-ntle ba ba senang ditokelo, 'crime syndicate', batsei-ka-kgapeletso, babolai, batshwarwa, jalo le jalo

BEKE YA 3. 30 MORANANG- 6 MOTSHEGANONG: IKONOMI, KUNGO TSA TLHAGO le TEMO

TSHEGOFATSO YA LETSATSI, BEKE YA 3. *Ka leina la Jesu Keresete re tshegofatsa ikonomi ya Aferika Borwa! Maemo a madi a a ntseng sentle, go busetswa ga sekoloto sa naga le go se adime go tswa go 'World Bank'; a maemo a ikonomi ya rona a ritefale go ngoka babeledi go tswa ntle; A go tloswe bonweenwe ka pele; A puso e rwale maikarabelo ka botlhale mo tirisong ya matlotlo le kungo ya naga gore go nne le tekatekano magareng ga madi-potlana a puso le go simololwa ga dikgwebo; A re nne le mekgopolo e e ritebetseng ya tiro. Re tshegofatsa tlhago le dimenerale ka maikarabelo a tiriso le tlabollo e e ikemetseng; re tshegetse tlhago, diphologolo le dimela mo di phelang, tlotlo e e siameng gare ga batho le tlhago. Re tshegofatsa infrastructure le badiri botlhe. Re tshegofatsa temo ya Aferika Borwa ka toka, botlhale le maikarabelo a kabelano ya lefatshe, ka botsalano jo bo ntseng sentle le balemi, badiri, mebaraka le mafelo a madi. Re tshegofatsa balemi ba rona ka temo, thekiso, kitso ya tiriso ya madi, go tlisa ditsela tsa botswerere tsa go lema lefatshe la rona le go netefaletsa tshegetso ya lobaka ya dijo. Modimo, Rara, re kopa o tshegofatse naga ya rona, re naye pula ka setlha sa yona, re thuse go tlhokomela le go tlosa ditshiamololo tsa loago le dilo tse dingwe tse di sa ntseng di kgomaretse Aferika Borwa.*

THAPELO YA GO TSAMAYA/ KGWETSA: Dibanka le mafelo a madi, dikgwebo, marekelo a magolo, 'infrastructure' (ditsela, boemela difofane, boemela dikepe, diporo), 'environmental agencies', polokelo ya diphologolo tsa naga, dithaba, 'beaches', 'parks', meepo, matamo, dinoka, masimo, 'small holdings', mafelo a go tlhabela diruiwa, ditshilo, 'agricultural hubs' le 'depots', jalo le jalo.

RAPELELA: Baokamedi, bakgwebi ba banna le basadi, mekgatlo ya badiri, baemedi, baetapele ba marekelo a magolo, bakgwebi-botlana ba mebila, bathusi ka mo mabentleleng, 'cashiers', 'insurance brokers', 'estate agents', badiredi ba difeme, ba ba sa direng, bakopi, batlhoki le bahumanegi, mebila le badiri ba dikonteraka, batlhokamedi ba difofane, bakgwetsi ba difofane, 'freight businesses', dibese le bakgwetsi ba ditekisi, badiri ba mafelo a go tshela mafura a dikoloi, badiredi ba meepo, balemi, badiredi ba masimo, batshwari ba ditlhapi, badiredi ba lefaufau, jalo le jalo.

RAPELELA batlhasedi: badiredi ba ba bonweenwe, le baagi, magodu, 'poachers', babolai, batlhotlheletsi ba dikhuduego, boganana le ntwana, jalo le jalo

BEKE YA 4: 7-13 MOTSHEGANONG: THUTO LE MAPHELO

TSHEGOFATSO YA LETSATSI, BEKE YA 4. *Ka leina la Jesu Keresete re tshegofatsa thuto ka kakaretso ya Aferika Borwa. Re tshegofatsa go tlangwa ga mananeo-thuto a bomodimo a dikolo; re tshegofatsa dikolo tsa rona, dikoleje, di-unibesiti, barutabana, bafatlhusi ba di-unibesiti, ka maikemisetso a go aga ditlhaloganyo tsa batšha ka nnete ya bomodimo, botlhale, maikarabelo le bogoni. Re tshegofatsa batšha ba Aferika Borwa ka moya wa thutego. Re tshegofatsa lefapha la pholo la Aferika Borwa ka kutlwelo-botlhoko ya balwetsi le batlhoki; ka tsamaiso e e mabapi ya pholo le tiriso ya melemo e e siameng. Re tshegofatsa badiredi ba pholo ka kitso ya mmele, tlhaloganyo le moya, go itse ka bolwetsi le twatsi, le go tlisa pholo go ba ba tshwenyegang. Re rapelela go tsosoloso ya neo ya phodiso mo Mmeleng wa Keresete ka go matlafatswa ke Moya o Kgalalalang. Re tshegofatsa Aferika Borwa ka mmele, maikutlo, tlhaloganyo, le moya wa pholo.*

THAPELO YA GO TSAMAYA/ KGWETSA: 'Nurseries'le dikolo tse dibotlana-botlana, 'day-care facilities', dikolo, dikolo tsa bagolofadi, 'colleges', di-unibesiti, 'training and research institutions', maokelo, dikliniki, dikliniki tsa diphologolo, mafelo a melemo, dikliniki tsa go ntsha mpa, 'rehabilitation clinics', mafelo a malwetsi a kगतello ya menagano, jalo le jalo

RAPELELA: Bagokgo, barutabana, bafatlhusi ba di-unibesiti, barutwana, baithuti, baemedi ba baithuti, baemedi ba barutwana, dingaka, baoki, badiredi ba maokelo, dingaka tsa meno, 'care – givers', 'frail care personnels', balwetsi, 'pharmacists', 'paramedics', 'relief workers', 'addicts', difofu le dithung-tsebe, 'para and quadriplegic', jalo le jalo

RAPELELA pholoso ya batlhasedi: bogagapa mo dikolong, baba gapeletsang diritibatsi mo dikolong, bantshi ba dimpa, 'human-traffickers', thekiso e e sa dumelwang ya dikarolo tsa mebele, 'false medical practitioners', jalo le jalo.

BEKE YA 5: 14-20 MOTSHEGANONG: KGASO LE MOTSHAMEKO

TSHEGOFATSO YA LETSATSI, BEKE YA 5: *Re tshegofatsa kgaso ya Aferika Borwa ka tlhamalalo, nnete le 'journalism' e e lekalekanang le kgaso. Re ba tshegofatsa ka go tthatlhoba nnete mo gare ga maaka, go nna le sebetse sa go utulla 'agendas' le go nna le maikarabelo a diteng tsa lenaneo, 'magazines', makwalo- kgaso le melaetsa ya 'social'. A Aferika Borwa e amogele kgwetleotseogo ya go aga morafe, go na le go o phatlhalatsa; go rotloetsa batho go na le go supasupana, go rogaka go le go nyenyefatsa ba bangwe, ka tsela ya 'social media'; go nna tshwetso ya go fedisa semorafe; go na le go tlotlheletsa letlhoo, ntwala le nyenyefatso ya merafe Morena Jesu Keresete, re kopa o re thuse jaaka Bakeresete go tlosa letlhoo la puo mo melomong ya rona. Re tshegofatsa batshameki ba banna le basadi ba rona go nna le maikarabelo a go nna dikao tsa batšha ba rona, go nna ditswerere mo motshamekong le go nna baemedi ba Aferika Borwa. Morena Modimo, re kopa o tshegofatse Aferika Borwa ka pelo e ntsha!*

THAPELO YA GO TSAMAYA/ KGWETSA: Kgaso ya moyeng, kgaso ya TV, dikantoro tsa makwalo-kgaso, ditirelo tsa kgaso, 'stadium' tse kgolo, mafelo a go itshidilla, jalo le jalo

RAPELELA: Bakgasi, 'journalists', barekisi ba makwalo-kgaso, 'editors', 'commentators', barotloetsi ba metshameko, basiane, ditshameki tsa banna le basadi, 'social media': 'Facebook', 'Instagram', 'Whatsapp', 'email', 'twitter', jalo le jalo.

RAPELELA pholoso ya batlhasedi: 'fake', dikgang le melaetsa ya maaka le go tlhakatlhakangwa, baagi ba ba tlotlheletsang letlhoo, semorafe le go rotloetsa ntwala, 'cyber bullies', 'cyber fraud', 'match-fixing', tiriso ya diritibatsi tse di sa dumelwang go e intšhafatsa, jalo le jalo.

BEKE YA 6: 21-27 MOTSHEGANONG: TSA SETSO, NGWAO le BOITUMEDISO

TSHEGOFATSO YA LETSATSI, BEKE YA 6. *Re tshegofatsa ditso tse di farologaneng tsa Aferika Borwa. A botlhe ba amogele boitshwarelo mo go dumeleng ditso tsa rona go re fitlha matlho le go thibelela go tsamaya mo nneteng ya Lefoko la Modimo. A ditso tso tsothle mo Aferika Borwa di tlhatswiwe le go bofololwa, gore re gone go tlotlomatsa Morena Jesu Keresete wa rona go tswa mo a ditsong tsa rona. A re amogeleng botlhe boswa go tswa go Jesu Keresete. Re tshegofatsa tirelo ya boeng. A baeng ba ba etelang Aferika Borwa ba tshegofale mme ba fatlhololwe ka Lefoko la Jesu Keresete. Re tshegofatsa bataki ba tsa pono le go itsikinya mmele ba Aferika Borwa. A Modimo a tshegofadiwe go seo ba se bopang le go se dira. Re tshegofatsa mafelo a boitumediso a Aferika Borwa. A bo tlhatswiwe mo go se se sa siamang, maitsholo a mabe le ditiro tsa lefifi. A batho mo Aferika Borwa ba bofologe mo maitsholong a boaka, 'visual stimulation', 'computer games', 'gambling', diritibatsi, 'alcohol', jalo le jalo.*

THAPELO YA GO TSAMAYA/ KGWETSA: 'Museums', meago ya setso le difikantswe, 'theme parks', 'drama theatres', 'movie-theatres', mafelo a nnotagi, dintlo tsa thekiso ya nnotagi, , mafelo a 'adult entertainment', dintlo tsa 'gambling', 'casinos', 'drug-hotspots', mafelo a thekiso ya mmele, 'game-centres', 'human-trafficking hotspots', 'escort agencies', 'night clubs', jalo le jalo.

RAPELELA: Batshameki, Batlhagisi ba ditshwantsho, batshwantshi, bataki, bataki ba meago, dithuthutu, baeng, 'DJs', bakgwebi ka mmele, jalo le jalo.

RAPELELA: Pholoso ya batlhasedi: barekisi ba diritibatsi, 'human traffickers', ba ditirelo tsa lefifi, batho ka maitsholo le maemo a a sa amogelesegeng a thobalano,'pimps' jalo le jalo.

BEKE YA 7: 28 MOTSHEGANONG - 4 SEETEBOSIGO: LELAPA

TSHEGOFATSO YA LETSATSJ, BEKE YA 7: *Mo leineng la Jesu Keresete re tshegofatsa malapa a Aferika Borwa ka maikarabelo, lerato, borre le bomme ba ba boifang Modimo, ka malapa le tirisana e ntle, tlotlo mo batsading le bana, ka phodiso ya mabadi a tshotlo le go se batliwe; re tshegofatsa borre mo morafeng wa rona ka bogoni ba go rata le go tlhokomela malapa a bona, go rata le go itumedisa basadi le bana ba bona; re tshegofatsa bomme mo morafeng wa rona ka bogoni ba go tshegets a le go fepa malapa a bona, go rata le go tshegets a banna ba bona le go godisa bana ba bona ka mo go boifeng Morena; re tshegofatsa batsadi ka maikarabelo a go kgalema le go katisa bana ba bona ka tsela ya bomodimo; re tshegofatsa banyalani ka manyalo a bomodimo; re tshegofatsa bana, le dikhutsana mo Aferika Borwa ka mafelo a paballo le pabalesego, ka tlotlo le kutlwello go batsadi ba bona, ka bokamoso jo bo tletseng ditshepiso. A ba golele go itse Morena. Re tshegofatsa batho ba ba nosi le ba leng bodutu, batsadi ba ba leng ka nosi le ba ba thalaneng; a ba itse go nna karolo ya botsalano le lelapa, a Modimo a ba tlamele ditlhoko tsa bona tsotlhe, a gomotse dipelo tsa bona mme a fodise le mabadi a bona. Re rapelela batlhasedi ba ba thaselang banna, basadi le bana, ba ba latlhetsang batšha ba rona ka maitsholo a a sa siamang le gore ba bowe mo ditseleng tsa bona tse di sa siamang mme ba fitlhelle pholo mo go inneleng mo mekgweng e e sa siamang.*

THAPELO YA GO TSAMAYA/ KGETSA: Boagelwane jwa gago.

RAPELELA: Malapa, borre, bomme, baka-pelo ba banna, baka-pelo babasadi, bana ba bannye, masea, bana, bana ba bagolo, batšha ba bagolo, ba bonosi, bagodi, ba batlhalaneng, bomme le borre ba bonosi, manyalo, batho ba ba leng bodutu, baimana, banna ba ba ratang boleng, basadi ba ratang boleng, malapa a a kgetlletsweng ke monagano le maiteko a polao, jalo le jalo.

RAPELELA pholoso ya batlhasedi: babetelledi, bagodi ba ba dirang tsa thobalano le bana, basotli, batlhotlheledi ba ntwana tsa seelapa, bafebi, jalo le jalo.